Nuboj - La Polvo de la Piedoj de Dio

La Eternulo estas pacienca kaj granda per sia povo, kaj Li tute ne senkulpigos la malvirtulojn.
La Eternulo havas sian vojon en ventego kaj en ŝtormo,
kaj la nuboj estas la polvo de Liaj piedoj. Nahum 1:3

Pentateŭko

Mian arkon Mi metas en la nubon, kaj ĝi estos signo de interligo inter Mi kaj la tero. Kaj kiam Mi venigos nubon super la teron, la ĉielarko aperos en la nubo. Kaj la ĉielarko estos en la nubo; kaj Mi ĝin vidos, por memori la eternan interligon inter Dio kaj ĉiu vivanta estaĵo el ĉiu karno, kiu estas sur la tero. Genezo 9:13-14,16

Kaj la Eternulo iradis antaŭ ili tage en nuba kolono, por konduki ilin laŭ la vojo, kaj nokte en fajra kolono, por lumi al ili, por ke ili iru tage kaj nokte; Li ne forprenis de antaŭ la popolo la nuban kolonon tage nek la fajran kolonon nokte. Eliro 13:21-22

Kaj la anĝelo de Dio, kiu iris antaŭ la tendaro de Izrael, formoviĝis kaj ekiris post ili; kaj la nuba kolono formoviĝis de antaŭ ili kaj stariĝis post ili. Kaj ĝi aperis inter la tendaro de la Egiptoj kaj la tendaro de la Izraelidoj, kaj ĝi estis nubo kaj mallumo por ili, sed ĝi lumis al ili nokte; tiel ke unu ne alproksimiĝis al la alia dum la tuta nokto. Kaj dum la matena gardotempo la Eternulo ekrigardis la tendaron de la Egiptoj el la fajra kaj nuba kolono, kaj Li tumultigis la tendaron de la Egiptoj. Eliro 14:19-20,24

Kaj dum Aaron parolis al la tuta komunumo de la Izraelidoj, ili turnis sin al la dezerto, kaj jen la gloro de la Eternulo aperis en nubo. Eliro 16:10

Kaj la Eternulo diris al Moseo:Jen Mi venas al vi en densa nubo, por ke la popolo aŭdu, kiam Mi parolos kun vi, kaj por ke ili kredu al vi por ĉiam. Kaj Moseo raportis la vortojn de la popolo al la Eternulo. Kaj en la tria tago matene estis tondroj kaj fulmoj, kaj densa nubo estis sur la monto, kaj la sonado de la trumpeto estis tre laŭta; kaj la tuta popolo, kiu estis en la tendaro, tremis. Eliro 19: 9,16

Kaj Moseo supreniris sur la monton, kaj nubo kovris la monton. Kaj la gloro de la Eternulo loĝis sur la monto Sinaj, kaj la nubo ĝin kovris dum ses tagoj; kaj en la sepa tago Li vokis Moseon el meze de la nubo. Kaj Moseo eniris en la mezon de la nubo, kaj supreniris sur la monton; kaj Moseo estis sur la monto kvardek tagojn kaj kvardek noktojn. Eliro 24:15-16,18

Kaj kiam Moseo eniris en la tabernaklon, malleviĝis nuba kolono kaj stariĝis ĉe la pordo de la tabernaklo, kaj la Eternulo parolis kun Moseo. Kaj la tuta popolo vidis la nuban kolonon starantan ĉe la pordo de la tabernaklo; kaj la tuta popolo leviĝis kaj adorkliniĝis, ĉiu ĉe la pordo de sia tendo. Eliro 33:9-10

Kaj la Eternulo malsupreniris en nubo kaj stariĝis apud Li tie kaj alvokis la nomon de la Eternulo. Eliro 34:5

Kaj nubo kovris la tabernaklon de kunveno, kaj la gloro de la Eternulo plenigis la tabernaklon. Kaj Moseo ne povis eniri en la tabernaklon de kunveno, ĉar la nubo kuŝis sur ĝi kaj la gloro de la Eternulo plenigis la tabernaklon. Kaj kiam la nubo leviĝadis de super la tabernaklo, la Izraelidoj ekvojaĝadis, farante ĉiujn siajn vojaĝojn. Sed se la nubo ne leviĝus, ili ne ekvojaĝus ĝis la tago, kiam ĝi leviĝus. Ĉar la nubo de la Eternulo estis super la tabernaklo dum la tago, kaj fajro estis super ĝi dum la nokto, antaŭ la okuloj de la tuta domo de Izrael dum ĉiuj iliaj vojaĝoj. Eliro 40: 34-38

Kaj la Eternulo diris al Moseo: Diru al via frato Aaron, ke li ne en ĉiu tempo eniru en la sanktejon malantaŭ la kurtenon, antaŭ la fermoplaton, kiu estas sur la kesto, por ke li ne mortu; ĉar Mi aperos en nubo sur la fermoplato. Kaj li metos la incenson sur la fajron antaŭ la Eternulon, kaj nubo de la incenso kovros la fermoplaton, kiu estas sur la atesto, por ke li ne mortu. Levidoj 16: 2,13

Kaj en la tago, kiam oni starigis la tabernaklon, nubo kovris la tabernaklon, la tendo de atesto; kaj vespere estis super la tabernaklo kvazaŭ aspekto de fajro ĝis la mateno. Tiel estis ĉiam: tage la nubo ĝin kovris, kaj nokte aspektis kiel fajro. Kaj kiam la nubo leviĝadis de la tabernaklo, poste la Izraelidoj ekmoviĝadis; kaj en la loko, kie haltis la nubo, tie la Izraelidoj starigis siajn tendarojn. Laŭ la ordono de la Eternulo la Izraelidoj elmoviĝadis, kaj laŭ la ordono de la Eternulo ili starigis siajn tendojn; dum la tuta tempo, kiam la nubo restis super la tabernaklo, ili ripozis en siaj tendoj. Kaj se la nubo restis super la tabernaklo longan tempon, tiam la Izraelidoj plenumadis la instrukciojn de la Eternulo kaj ne elmoviĝadis. Kaj kiam la nubo estis kelke da tagoj super la tabernaklo, laŭ la ordono de la Eternulo ili restadis en siaj tendoj, kaj laŭ la ordono de la Eternulo ili elmoviĝadis. Kaj kiam la nubo restis de vespero ĝis mateno, kaj la nubo leviĝis matene, ili elmoviĝadis; ĉu tage aŭ nokte la nubo leviĝis, ili elmoviĝadis. Aŭ kiam la nubo restis super la tabernaklo dum du tagoj aŭ monato aŭ jaro, la nubo restis super ĝi, la Izraelidoj restis en siaj tendoj kaj ne elmoviĝadis; sed kiam ĝi leviĝis, ili elmoviĝadis. Nombroj 9:15-22

Kaj en la dua jaro, en la dudeka tago de la dua monato, la nubo leviĝis de la tabernaklo de atesto. Kaj la Izraelidoj eliris el la dezerto Sinaj, kaj la nubo haltis en la dezerto Paran. Kaj la nubo de la Eternulo estis super ili tage, kiam ili eliris el la tendaro. Nombroj 10:11-12,34

Kaj la Eternulo malsupreniris en nubo kaj parolis kun li, kaj prenis iom el la spirito, kiu estis sur li, kaj donis ĝin al la sepdek plejaĝuloj; kaj kiam la spirito haltis sur ili, ili profetis kaj ne ĉesis. Nombroj 11:25

Kaj la Eternulo malsupreniris en nuba kolono kaj stariĝis ĉe la pordo de la tabernaklo, kaj vokis Aaronon kaj Mirjamon; kaj ili ambaŭ eliris. Kaj la nubo foriĝis de la tabernaklo, kaj jen Mirjam fariĝis leprokovrita, blanka kiel neĝo; kaj Aaron ekrigardis Mirjamon, kaj jen, ŝi estas leprokovrita. Nombroj 12:5,10

Kaj ili diros al la loĝantoj de ĉi tiu lando; ĉar ili aŭdis, ke Vi, la Eternulo, estas meze de ĉi tiu popolo, ke Vi, la Eternulo, montriĝas vizaĝo kontraŭ vizaĝo, kaj ke Via nubo staras super ili, kaj ke Vi iras antaŭ ili tage en nuba kolono kaj nokte en fajra kolono.

Kaj kiam la komunumo kolektiĝis kontraŭ Moseo kaj kontraŭ Aaron, ili rigardidis al la tabernaklo de kunveno; kaj jen kovris ĝin nubo, kaj aperis la gloro de la Eternulo. Nombroj 16:42

kiu iris antaŭ vi sur la vojo, por serĉi por vi lokon, kie vi povus halti tendare, nokte en fajro, por montri al vi la vojon, laŭ kiu vi devas iri, kaj tage en nubo. Readmono 1:33

Kaj vi alproksimiĝis kaj stariĝis sub la monto; kaj la monto brulis per fajro ĝis la mezo de la ĉielo, en mallumo, nuboj, kaj densa nebulo. Readmono 4:11

Tiujn vortojn la Eternulo diris al via tuta komunumo sur la monto, el meze de la fajro, nubo, kaj nebulo, per laŭta voĉo; kaj Li nenion plu aldonis. Kaj Li skribis ilin sur du ŝtonaj tabeloj kaj transdonis ilin al mi. Readmono 5:22

Kaj la Eternulo aperis en la tabernaklo en nuba kolono, kaj la nuba kolono staris ĉe la pordo de la tabernaklo. Readmono 31:15

Historio

Ho Eternulo, kiam Vi eliris de Seir, Kiam Vi iris el la kampo de Edom, Tremis la tero, kaj la ĉielo gutigis akvon, Kaj la nuboj gutigis akvon. Juĝistoj 5:4

Kaj Li kreis mallumajn tendojn ĉirkaŭ Si, Malluman akvon, kaj densajn nubojn en la ĉielo. 2 Samuel 22:12

Kaj li estos kiel la lumo de mateno, Kiam leviĝas la suno, Matene sen nuboj, Kiel verdaĵo, kiu elkreskas el la tero, Kiam klara brilo ekbrilas post la pluvo. 2 Samuel 23:4

Kaj kiam la pastroj eliris el la sanktejo, la nubo plenigis la domon de la Eternulo. Kaj la pastroj ne povis stari kaj servi pro la nubo; ĉar la gloro de la Eternulo plenigis la domon de la Eternulo. 1 Reĝoj 8:10-11

Kaj en la sepa fojo li diris:Jen malgranda nubo leviĝas el la maro, kiel manplato de homo. Kaj li diris:Iru, diru al Aĥab:Pretigu vian ĉaron kaj veturu, por ke la pluvo ne vin haltigu. Dume la ĉielo nigriĝis de nuboj kaj vento, kaj fariĝis granda pluvo. Kaj Aĥab ekrajdis kaj iris al Jizreel. 1 Reĝoj 18:44-45

Kaj kiam la trumpetistoj kaj kantistoj kune kuniĝis, por fari unu sonon, por laŭdi kaj danki la Eternulon, kaj kiam ili levis la voĉon per la trumpetoj kaj cimbaloj kaj muzikaj instrumentoj, kaj gloris la Eternulon, dirante:Ĉar Li estas bona, ĉar eterna estas Lia boneco--tiam la domo pleniĝis de la nubo, la domo de la Eternulo; kaj la pastroj ne povis stari kaj servi pro la nubo, ĉar la gloro de la Eternulo plenigis la domon de Dio. 2 Kronikoj 5:13-14

Per nuba kolono Vi kondukis ilin tage, kaj per fajra kolono nokte, por lumi al ili sur la vojo, kiun ili devis iri. Tamen Vi pro Via granda kompatemeco Vi ne forlasis ilin en la dezerto; nuba kolono ne foriĝis de ili tage, por konduki ilin sur la vojo, nek fajra kolono nokte, por lumigi al ili la vojon, kiun ili devis iri. Neĥemja 9:12,19

La Eternulo estas pacienca kaj granda per sia povo, kaj Li tute ne senkulpigos la malvirtulojn.
La Eternulo havas sian vojon en ventego kaj en ŝtormo,
kaj la nuboj estas la polvo de Liaj piedoj. Nahum 1:3

Poezio

Mallumo kaj ombro de morto ĝin makulu; nubo ĝin kovru; mallumo de la tago ĝin teruru. Ijob 3:5

Kiel nubo malaperas kaj malaperas, tiel kiu iras en Ŝeolon, tiu ne plu revenos. Ijob 7:9

Se lia majesto eĉ atingus la ĉielon, Kaj lia kapo atingus la nubojn, Li tamen pereos por ĉiam, kiel lia propra sterko; Kiuj lin vidis, diros: Kie li estas? Ijob 20: 6-7

Kaj vi diras:Kiel Dio scias? Ĉu li povas juĝi tra malluma nubo? Densaj nuboj estas kovro por Li, kaj Li ne vidas; Kaj Li iras en la rondo de la ĉielo. Ijob 22:13-14

Li ligas la akvon en Siaj densaj nuboj, Kaj la nubo ne fendiĝas sub ĝi. Li kovras la vizaĝon de Sia trono kaj etendas Sian nubon sur ĝin. Ijob 26:8-9

Teruroj turniĝis sur min, Ili persekutas mian animon kiel vento, Kaj mia bonstato malaperas kiel nubo. Ijob 30:15

Rigardu la ĉielon, kaj vidu; Kaj rigardu la nubojn, kiuj estas pli altaj ol vi. Ijob 35:5

Kiujn la nuboj gutigas kaj gutigas sur homon abunde. Ĉu iu povas kompreni la etendiĝon de la nuboj, Aŭ la bruon de Sia tendo? Per nuboj Li kovras la lumon, Kaj ordonas al ĝi ne brili per la nubo, kiu venas inter ili. Ijob 36:28-29,32

Ankaŭ per akvo li lacigas la densan nubon, Li dispelas Sian helan nubon. Ĉu vi scias, kiam Dio ilin aranĝis kaj ekbriligis la lumon de Sia nubo? Ĉu vi konas la ekvilibron de la nuboj, La mirindajn farojn de Tiu, kiu estas perfekta en scio? Kaj nun oni ne plu vidas la helan lumon, kiu estas en la nuboj; nur la vento pasas kaj purigas ilin. Ijob 37:11,15-26,21

Kiam Mi faris la nubon ĝia vesto, Kaj mallumo ĝia vindotuko. Ĉu vi povas levi vian voĉon al la nuboj, Ke multe da akvo vin kovru? Kiu povas kalkuli la nubojn per saĝo? Aŭ kiu povas ŝtopi la felsakojn de la ĉielo? Ijob 38:9,34,37

El la mallumo Li faris Sian kaŝejon; El Sia tendo Li estis ĉirkaŭ Si malluma akvo kaj densaj nuboj de la ĉielo. Antaŭ la brilo antaŭ Li trairis Liaj densaj nuboj, hajlo kaj fajraj karboj. Psalmoj 18:11-12

Via boneco, ho Eternulo, estas ĝis la ĉielo, Kaj Via fideleco atingas la nubojn. Psalmo 36:5

Ĉar granda estas Via boneco ĝis la ĉielo, Kaj Via vero ĝis la nuboj. Psalmoj 57:10

Tributu forton al Dio; Super Izrael estas Lia majesto, Kaj Lia potenco estas en la nuboj. Psalmoj 68:34

Nuboj verŝis akvon, la ĉielo eligis bruon, kaj Viaj sagoj flugis. Psalmo 77:17

Kaj tage Li kondukis ilin per nubo, Kaj la tutan nokton per fajrobrilo. Kvankam Li ordonis al la nuboj de supre, Kaj malfermis la pordojn de la ĉielo, Psalmoj 78:14,23

Nuboj kaj mallumo lin ĉirkaŭas; Justeco kaj justeco estas la loĝejo de lia trono. Psalmoj 97:2

Li parolis al ili el nuba kolono; Ili observis Liajn atestojn, Kaj la leĝon, kiun Li donis al ili. Psalmoj 99:7

Kiu aranĝas la trabojn de Siaj ĉambroj en la akvo; Kiu faras la nubojn Sia ĉaro; Kiu iras sur la flugiloj de la vento; Psalmoj 104:3

Li etendis nubon kiel kovron, Kaj fajron por lumi en la nokto. Psalmoj 105:39

Ĉar granda super la ĉielo estas Via boneco, Kaj Via vero ĝis la nuboj atingas. Psalmo 108:4

Kiu kovras la ĉielon per nuboj, Kiu pretigas pluvon por la tero, Kiu kreskigas herbon sur la montoj. Psalmoj 147:8

Per Lia scio la abismoj disfendiĝas, Kaj la nuboj gutigas roson. Proverboj 3:20

Kiam Li fortikigis la nubojn supre, Kiam Li fortikigis la fontojn de la abismo: Proverboj 8:28

En la lumo de la vizaĝo de la reĝo estas vivo; Kaj lia favoro estas kiel nubo de la malfrua pluvo. Proverboj 16:15

Kiu fanfaronas pri malvera donaco, Estas kiel nuboj kaj vento sen pluvo. Proverboj 25:14

Se la nuboj pleniĝas de pluvo, ili verŝas sin sur la teron; kaj se arbo falas suden aŭ norden, tie ĝi restos, kie ĝi falis. Kiu observas la venton, tiu ne semos; kaj kiu rigardas la nubojn, tiu ne rikoltos." Kohelet 11: 3-4

Dum ne mallumiĝos la suno, nek la lumo, nek la luno, nek la steloj, Kaj ne revenos la nuboj post la pluvo: Kohelet 12:2

Profetoj

Kaj la Eternulo kreos super ĉiu loĝejo de la monto Cion kaj super ĝiaj kunvenejoj nubon kaj fumon tage kaj brilon de flamanta fajro nokte; ĉar super ĉiu gloro estos ŝirmo. Jesaja 4:5

Kaj Mi lasos ĝin dezerto, ĝi ne estos pritondata nek elfosata, sed elkreskos tie dornoj kaj pikarbustoj; kaj al la nuboj Mi ordonos, ke ili ne pluvigu sur ĝin. Jesaja 5:6

Mi supreniros super la altojn de la nuboj; Mi estos simila al la Plejaltulo. Jesaja 14:14

Ĉar tiel diris al mi la Eternulo: Mi ripozos, kaj Mi rigardos en Mia loĝejo kiel serena varmego sur herbo, kiel rosa nubo ĉe varmego de rikolto. Jesaja 18:4

Ŝarĝo pri Egiptujo: Jen la Eternulo rajdas sur rapida nubo kaj venas Egiptujon, kaj la idoloj de Egiptujo ektremos antaŭ Lia vizaĝo, kaj la koro de Egiptujo fandiĝos meze de ĝi. Jesaja 19:1

Kiel varmegon en dezerto Vi kvietigos la bruon de fremduloj, kiel varmegon en ombro de nubo; la branĉo de la potenculoj malaltiĝos. Jesaja 25:5

Mi forviŝis viajn malbonagojn kiel densan nubon, kaj viajn pekojn kiel nebulon; revenu al Mi, ĉar Mi vin savis. Jesaja 44:22

Kiuj estas ili, kiuj flugas kiel nuboj, kaj kiel kolomboj al siaj fenestroj? Jesaja 60:8

Jen li leviĝas kiel nuboj, kaj liaj ĉaroj estas kiel ventego, liaj ĉevaloj estas pli rapidaj ol agloj. Ve al ni! ĉar ni estas ruinigitaj. Jeremia 4:13

Kiele la Eternulo en Sia kolero kovris per nubo la filinon de Cion, kaj ĵetis de la ĉielo sur la teron la belecon de Izrael, kaj ne memoris Sian piedbenketon en la tago de Sia kolero! Lamentoj 2:1

Vi kovris Vin per nubo, por ke nia preĝo ne trapasu. Lamentoj 3:44

Kaj mi rigardis, kaj jen ventego venis el la nordo, granda nubo, kaj fajro sin ĉirkaŭis, kaj brilo estis ĉirkaŭ ĝi, kaj el ĝia mezo estis kiel la koloro de sukceno, el la mezo de la fajro. Kiel la aspekto de ĉielarko, kiu estas en la nubo en tago de pluvo, tia estis la aspekto de la brilo ĉirkaŭe. Tio estis la aspekto de la gloro de la Eternulo. Kaj kiam mi ĝin vidis, mi falis vizaĝaltere, kaj mi aŭdis voĉon de parolanto. Jeĥezkel 1: 4,28

Kaj antaŭ ili staris sepdek viroj el la plejaĝuloj de la domo de Izrael, kaj meze de ili staris Jaazanja, filo de Ŝafan, kaj ĉiu havis en la mano sian incensujon; kaj densa nubo da incenso leviĝis. Jeĥezkel 8:11

La keruboj staris dekstre de la domo, kiam la viro eniris; kaj nubo plenigis la internan korton. Kaj la gloro de la Eternulo leviĝis de la kerubo kaj stariĝis ĉe la sojlo de la domo; kaj la domo pleniĝis de la nubo, kaj la korto pleniĝis de la brilo de la gloro de la Eternulo. Jeĥezkel 10: 3-4

Ĉar proksima estas la tago, proksima estas la tago de la Eternulo, tago nuba; ĝi estos tempo por la nacioj. Ankaŭ en Teĥafneŝ mallumiĝos la tago, kiam Mi rompos tie la jugon de Egiptujo, kaj malaperos en ĝi la fiereco de ĝia forto; nubo kovros ĝin, kaj ĝiaj filinoj iros en kaptitecon. Jeĥezkel 30: 3,18

Kaj kiam Mi estingos vin, Mi kovros la ĉielon kaj mallumigos ĝiajn stelojn, Mi kovros la sunon per nuboj, kaj la luno ne donos sian lumon. Jeĥezkel 32:7

Kiel paŝtisto esploras sian ŝafaron, kiam li estas meze de siaj disĵetitaj ŝafoj, tiel Mi esploros Miajn ŝafojn, kaj savos ilin el ĉiuj lokoj, kien ili estis disĵetitaj en la tago nuba kaj malluma. Jeĥezkel 34:12

Vi leviĝos kaj venos kiel ŝtormo, vi estos kiel nubo, kiu kovros la landon, vi kaj ĉiuj viaj taĉmentoj kaj multaj popoloj kun vi. Kaj vi iros kontraŭ Mian popolon Izrael kiel nubo, por kovri la landon; en la lasta tempo Mi venigos vin kontraŭ Mian landon, por ke la nacioj ekkonu Min, kiam Mi sanktigos en vi, ho Gog, antaŭ iliaj okuloj. Jeĥezkel 38: 9,16

Mi vidis en la nokta vizio, kaj jen sur la nuboj de la ĉielo venis io simila al filo de homo, kaj venis al la Antaŭtempulo de tagoj, kaj oni alkondukis lin al li. Danielo 7:13

Ho Efraim, kion Mi faru al vi? Ho Jehuda, kion Mi faru al vi? Ĉar via boneco estas kiel matena nebulo, kaj kiel frua roso, kiu malaperas. Hoŝea 6:4

Tial ili estos kiel matena nebo, kaj kiel frua roso, kiu malaperas, kiel pajlo, kiun la ventego forpelas el la draŝejo, kaj kiel fumo el la kamentubo. Hoŝea 13:3

Tago de mallumo kaj senlumeco, tago de nuboj kaj nebulo, kiel la matenruĝo, kiu disvastiĝas sur la montojn; popolo granda kaj forta; simila al ĝi neniam ekzistis, kaj post ĝi ne plu ekzistos, eĉ en la jaroj de multaj generacioj. Joel 2:2

La Eternulo estas pacienca kaj granda per sia forto, kaj Li tute ne senkulpigas la malpiulojn; la Eternulo iras en ventego kaj ventego, kaj nuboj estas la polvo de Liaj piedoj. Nahum 1:3

Tiu tago estas tago de kolero, tago de malĝojo kaj angoro, tago de dezerteco kaj dezerteco, tago de mallumo kaj senlumeco, tago de nuboj kaj nebulo; Cefanja 1:15

Petu de la Eternulo pluvon post la pluvo; kaj la Eternulo kreos helajn nubojn kaj donos al ili pluvegojn, al ĉiu herbo sur la kampo. Zeĥarja 10:1

Evangelioj

Dum li ankoraŭ parolis, jen luma nubo superombris ilin; kaj jen voĉo el la nubo, dirante: Ĉi tiu estas Mia amata Filo, en kiu Mi havas plezuron; aŭskultu lin. Mateo 17:5

Kaj tiam aperos la signo de la Filo de homo en la ĉielo; kaj tiam ploros ĉiuj triboj de la tero, kaj ili vidos la Filon de homo venanta sur la nuboj de la ĉielo kun potenco kaj granda gloro. Mateo 24:30

Jesuo diris al li: Vi diris; tamen mi diras al vi:Poste vi vidos la Filon de homo, sidantan dekstre de la Potenco kaj venantan sur la nuboj de la ĉielo. Mateo 26:64

Kaj nubo superombris ilin; kaj eliris voĉo el la nubo, dirante: Ĉi tiu estas Mia amata Filo; aŭskultu lin. Marko 9:7

Kaj tiam ili vidos la Filon de homo venanta en la nuboj kun granda potenco kaj gloro. Marko 13:26

Kaj Jesuo diris: Mi estas; kaj vi vidos la Filon de homo, sidantan dekstre de la Potenco kaj venantan sur la nuboj de la ĉielo. Marko 14:62

Dum li tiel parolis, venis nubo kaj superombris ilin; kaj ili timis, kiam ili eniris en la nubon. Kaj el la nubo venis voĉo, dirante: Ĉi tiu estas Mia amata Filo; aŭskultu lin. Luko 9: 34-35

Kaj li diris ankaŭ al la homamasoj: Kiam vi vidas nubon leviĝantan de la okcidento, tuj vi diras:Venos pluveto; kaj tiel ĝi fariĝas. Luko 12:54

Kaj tiam ili vidos la Filon de homo venanta en nubo kun potenco kaj granda gloro. Luko 21:27

Kaj dirinte tion, dum ili rigardis, li leviĝis, kaj nubo lin forprenis de iliaj okuloj. Agoj 1:9

Epistoloj

Cetere, fratoj, mi ne volas, ke vi nesciu, ke ĉiuj niaj patroj estis sub la nubo kaj ĉiuj trairis la maron; Kaj ĉiuj baptiĝis en Moseo en la nubo kaj en la maro; 1 Korintanoj 10: 1-2

Tiam ni, la vivantaj, restantaj, estos kune kun ili forkaptitaj en la nubojn, por renkonti la Sinjoron en la aero; kaj tiel ni estos por ĉiam kun la Sinjoro. 1 Tesalonikanoj 4:17

Tial, ĉar ni estas ĉirkaŭitaj de tia granda nubo da atestantoj, ni demetu ĉian ŝarĝon, kaj la pekon, kiu tiel facile nin ĉirkaŭas, kaj ni pacience kuru la vetkuron, kiu estas metita antaŭ ni, Hebreoj 12:1

Ili estas putoj senakvaj, nuboj, kiujn pelas ventego; por ili la nebulo de mallumo estas rezervita por ĉiam. 2 Petro 2:17

Ili estas makuloj en viaj festenoj de almozo, kiam ili kunfestenas, sentime sin nubantaj; nuboj senakvaj, de ventoj ĉirkaŭpelataj; arboj senfruktaj, dufoje mortintaj, elradikigitaj; Judas 1:12

Revelacio

Jen li venas kun la nuboj; kaj ĉiu okulo lin vidos, kaj tiuj, kiuj lin trapikis; kaj ĉiuj gentoj de la tero ploros pro li. Tiel same, Amen. Apokalipso 1:7

Kaj mi vidis alian fortan anĝelon malsuprenirantan el la ĉielo, vestitan per nubo; kaj ĉielarko estis super lia kapo, kaj lia vizaĝo estis kiel la suno, kaj liaj piedoj kiel kolonoj el fajro; Apokalipso 10:1

Kaj ili aŭdis grandan voĉon el la ĉielo, dirantan al ili: Supreniru ĉi tien. Kaj ili supreniris en la ĉielon en la nubo; kaj iliaj malamikoj vidis ilin. Apokalipso 11:12

Kaj mi rigardis, kaj jen blanka nubo, kaj sur la nubo sidanta simila al la Filo de homo, havanta sur sia kapo oran kronon, kaj en sia mano akran rikoltilon. Kaj alia anĝelo eliris el la templo, kriante per laŭta voĉo al la sidanta sur la nubo:Sendu vian rikoltilon, kaj rikoltu; ĉar venis la tempo por rikolti, ĉar la rikolto de la tero maturiĝis. Kaj la sidanta sur la nubo ĵetis sian rikoltilon sur la teron; kaj la tero estis rikoltita." Apokalipso 14: 14-16

Apokrifoj

Post tio pasis antaŭ mi akveca nubo, kaj sendis malsupren multe da pluvo kun ŝtormo; kaj kiam la ŝtorma pluvo pasis, la gutoj restis senmovaj. 2 Ezra 4:49

Tamen estas pli facile por tiu, kiu estas en danĝero, veni en ĉi tiujn aferojn, ol foriri kiel nubo el la mondo kaj ne vidi la aferojn, kiuj okazos en la lastaj tagoj. Kaj li respondis al mi kaj diris: 2 Ezra 13:20

Jen nuboj de oriento kaj de nordo ĝis sudo, kaj ili estas tre teruraj aspekti, plenaj de kolero kaj ŝtormo. Kaj fortaj ventoj leviĝos de oriento, kaj malfermos ĝin; kaj la nubo, kiun Li levis en kolero, kaj la stelo, kiun li vekis por timi, al la orienta kaj okcidenta vento, estos detruita. La grandaj kaj potencaj nuboj ŝveliĝos plenaj de kolero, kaj la stelo, por ke ili timigu la tutan teron kaj ĝiajn loĝantojn; kaj ili elverŝos super ĉiun alton kaj eminencan lokon teruran stelon. 2 Ezra 15: 34,39-40

Kaj nia nomo estos forgesita en la tempo, kaj neniu memoros niajn farojn, kaj nia vivo pasos kiel spuro de nubo, kaj disiĝos kiel nebulo, kiun forpelas la radioj de la suno kaj superfortas ĝia varmego. Saĝo de Salomono 2:4

Tiam la ĝustaj tondroj eliros, kaj el la nuboj, kiel el bone streĉita arko, ili flugos al la celo. Saĝo de Salomono 5:21

Kiel nome, nubo ombris la tendaron; kaj kie akvo staris antaŭe, aperis seka tero; kaj el la Ruĝa maro vojo sen obstaklo; kaj el la malrapida rivero verda kampo: Saĝo de Salomono 19:7

Kiam riĉulo parolas, ĉiu silentas, kaj jen kion li diras, oni laŭdas ĝis la nuboj; sed se la malriĉulo parolas, oni diras:Kiu estas ĉi tiu? Kaj se li faletas, oni helpas lin renversi. Predikanto 13:23

Mi eliris el la buŝo de la Plejaltulo kaj kovris la teron kiel nubo; Mi loĝis en altaj lokoj, kaj mia trono estas sur nuba kolono. Predikanto 24:3-4

Kiu servas al la Eternulo, tiu estos akceptata, kaj lia preĝo atingos la nubojn. La preĝo de la humilulo trapenetros la nubojn, kaj ĝis ĝi alproksimiĝos, li ne estos konsolata; kaj li ne foriros, ĝis la Plejaltulo rigardos, por juĝi juste kaj plenumi decidon. Kompato estas ĝustatempa en tempo de mizero, kiel nuboj de pluvo en tempo de sekeco. Predikanto 35:16-17,20

Per tio malfermiĝas la trezoroj, kaj la nuboj forflugas kiel birdoj. Per Sia granda potenco Li firmigas la nubojn, kaj la hajleroj dispeciĝas. Predikanto 43:14-15

Li aŭdigis al li Sian voĉon, kaj Li kondukis lin en la malluman nubon, kaj donis al li ordonojn antaŭ lia vizaĝo, la leĝon de vivo kaj scio, por ke li instruu al Jakob Siajn interligojn kaj al Izrael Siajn decidojn. Predikanto 45:5

Li estis kiel matenstelo meze de nuboj, Kaj kiel plena luno, Kiel suno, kiu brilas super la templo de la Plejaltulo, Kaj kiel ĉielarko, kiu lumas en hela nubo, Kaj kiel bela olivarbo, kiu burĝonas fruktojn, Kaj kiel cipreso, kiu kreskas ĝis la nuboj. Predikanto 50:6-7,10

Kiu supreniris en la ĉielon kaj prenis ŝin kaj dekondukis ŝin malsupren el la nuboj? Baruĥ 3:29

Kaj kiam Dio ordonas al la nuboj iri super la tuta mondo, ili faras kiel estas ordonite al ili. Letero de Jeremia 1:62

Benu la Eternulon, fulmoj kaj nuboj: laŭdu kaj gloru lin super ĉio por eterne. Preĝo de Azarja 1:51

Kiam tio finiĝis, kaj venis la tempo, kiam ekbrilis la suno, kiu antaŭe estis kaŝita en la nubo, tiam ekbrulis granda fajro, tiel ke ĉiuj miris. 2 Makabeoj 1:22

Tiam la Eternulo montros al ili tiujn aferojn, kaj aperos la gloro de la Eternulo, kaj ankaŭ la nubo, kiel ĝi estis montrita sub Moseo, kaj kiel kiam Salomono petis, ke la loko estu honore sanktigita. 2 Makabeoj 2:8

La Eternulo estas pacienca kaj granda per sia povo, kaj Li tute ne senkulpigos la malvirtulojn.
La Eternulo havas sian vojon en ventego kaj en ŝtormo,
kaj la nuboj estas la polvo de Liaj piedoj. Nahum 1:3

Ĥanoĥo

Jen la somero kaj la vintro, kiel la tuta tero estas plena de akvo, kaj nuboj, roso kaj pluvo kuŝas sur ĝi. Ĥanoĥ 2:3

Kaj ekestis multe da malpieco, kaj ili malĉastis, kaj ili estis devojigitaj, kaj koruptiĝis en ĉiuj siaj vojoj. Semjâzâ instruis sorĉojn kaj radiktranĉaĵojn, Armârôs la solvon de sorĉoj, Barâqîjâl instruis astrologion, Kôkabêl la konstelaciojn, Ezêqêêl la scion pri la nuboj, Araqiêl la signojn de la tero, Ŝamsiêl la signojn de la suno, kaj Sariêl la kurson de la luno. Kaj dum homoj pereis, ili kriis, kaj ilia krio leviĝis al la ĉielo... Ĥanoĥ 8:2

Kaj la vizio estis montrita al mi jene: Jen en la vizio la nuboj invitis min, kaj nebulo vokis min, kaj la vojo de la steloj kaj la fulmoj rapidis kaj rapidigis min, kaj la ventoj en la vizio igis min flugi kaj levis min supren, kaj portis min en la ĉielon. Ĥanoĥ 14:8

Mi vidis la ventojn sur la tero portantajn la nubojn: Mi vidis la vojojn de la anĝeloj. Mi vidis ĉe la fino de la tero la firmaĵon de la ĉielo supre. Ĥanoĥ 18:5

Rapidante kiel abunda akvofluo, kiu fluis nordokcidenten, ĝi kaŭzis, ke nuboj kaj roso supreniris ĉiuflanke. Ĥanoĥ 28:3

Kaj tie miaj okuloj vidis la sekretojn de la fulmo kaj de la tondro, kaj la sekretojn de la ventoj, kiel ili dividiĝas por blovi super la tero, kaj la sekretojn de la nuboj kaj roso, kaj tie mi vidis de kie ili devenas en tiu loko kaj de kie ili satigas la polvokovritan teron. Kaj tie mi vidis fermitajn ĉambrojn, el kiuj la ventoj dividiĝas, la ĉambron de la hajlo kaj ventoj, la ĉambron de la nebulo kaj de la nuboj, kaj ĝia nubo ŝvebas super la tero de la komenco de la mondo. Ĥanoĥ 41:3-4

Kaj la spirito de roso loĝas ĉe la randoj de la ĉielo kaj estas kunigita kun la ĉambroj de la pluvo, kaj ĝia vojo estas en vintro kaj en somero; kaj ĝiaj nuboj kaj la nuboj de la nebulo estas kunigitaj, kaj unu donas al la alia. Ĥanoĥ 60:20

Kaj el la meza pordo venas rekte en la direkton sano kaj pluvo kaj roso kaj bonstato; kaj tra la tria pordo okcidente venas nubo kaj prujno kaj neĝo kaj pluvo kaj roso kaj akridoj. Ĥanoĥ 76:11

Kaj la kvara parto, nomata nordo, estas dividita en tri partojn: la unua estas por la loĝejo de homoj; kaj la dua enhavas akvajn marojn, kaj abismojn kaj arbarojn kaj riverojn, kaj mallumon kaj nubojn; kaj la tria parto enhavas la ĝardenon de justeco. Ĥanoĥ 77:3

Ho, se miaj okuloj estus nubo da akvo, Por ke mi ploru super vi, Kaj verŝu miajn larmojn kiel nubon da akvo, Por ke mi ripozu de la sufero de mia koro! Ĥanoĥ 95:1

Kaj Li vokos kontraŭ vi ĉiun nubon kaj nebulon kaj roson kaj pluvon, ĉar ĉio estos detenita pro vi, ke ĝi ne falu sur vin; kaj ili memoros viajn pekojn. Ĥanoĥ 100:11

Kaj mi vidis tie ion kvazaŭ nevideblan nubon; ĉar pro ĝia profundo mi ne povis rigardi transen, kaj mi vidis fajroflamon hele flamantan, kaj aferojn kvazaŭ brilantajn montojn rondirantajn kaj balanciĝantajn tien kaj reen. Ĥanoĥ 108:4

La Eternulo estas pacienca kaj granda per sia povo, kaj Li tute ne senkulpigos la malvirtulojn.
La Eternulo havas sian vojon en ventego kaj en ŝtormo,
kaj la nuboj estas la polvo de Liaj piedoj. Nahum 1:3

Jaŝer

Kaj Li diris al li: Prenu vian filon, vian solan, kiun vi amas, Isaak, kaj iru en la landon Morija, kaj oferu lin tie kiel bruloferon sur unu el la montoj, kiu estos montrata al vi; ĉar tie vi vidos nubon kaj la gloron de la Eternulo. Kaj aperis al li fajra kolono, kiu etendiĝis de la tero ĝis la ĉielo, kaj nubo de gloro estis sur la monto, kaj la gloro de la Eternulo aperis en la nubo. Kaj Abraham diris al Isaak: Mia filo, ĉu vi vidas sur tiu monto, kiun ni vidas de malproksime, tion, kion mi vidas sur ĝi? Kaj Isaak respondis kaj diris al sia patro: Mi vidas, kaj jen fajra kolono kaj nubo, kaj la gloro de la Eternulo aperas sur la nubo. Jaŝer 23:2,42-44

Kaj la gloro de la Eternulo ripozis sur la monto Sinaj, kaj Li vokis Moseon, kaj Moseo venis meze de nubo kaj supreniris sur la monton. Jaŝer 82:8

Kaj en la dudeka tago de la monato la nubo foriĝis de la tabernaklo de atesto. En tiu tempo la Izraelidoj ekiris el la dezerto Sinaj, kaj ili faris vojon de tri tagoj; kaj la nubo haltis sur la dezerto Paran; kaj tie ekflamis la kolero de la Eternulo kontraŭ Izrael, ĉar ili incitis la Eternulon, petante de Li viandon, por ke ili manĝu. Jasher 83:25-26

Kaj la Eternulo aperis en la tabernaklo en nuba kolono, kaj la nuba kolono stariĝis ĉe la pordo de la tabernaklo. Jasher 87:2

Jubileoj

Kaj Moseo supreniris sur la monton de Dio, kaj la gloro de la Eternulo loĝis sur la monto Sinaj, kaj nubo ĝin kovris dum ses tagoj. Kaj Li vokis Moseon en la sepa tago el meze de la nubo, kaj la aspekto de la gloro de la Eternulo estis kiel flama fajro sur la supro de la monto. Jubileoj 1:2-3

Ĉar en la unua tago Li kreis la ĉielon, kiu estas supre, kaj la teron kaj la akvon, kaj ĉiujn spiritojn, kiuj servas antaŭ Li - la anĝelojn de la ĉeesto, kaj la anĝelojn de sanktigo, kaj la anĝelojn de la spirito de fajro, kaj la anĝelojn de la spirito de la ventoj, kaj la anĝelojn de la spirito de la nuboj, kaj de mallumo, kaj de neĝo, kaj de hajlo, kaj de prujno, kaj la anĝelojn de la voĉoj, kaj de la tondro, kaj de la fulmo, kaj la anĝelojn de la spiritoj de malvarmo, kaj de varmo, kaj de vintro, kaj de printempo, kaj de aŭtuno, kaj de somero, kaj ĉiujn spiritojn de Liaj kreitaĵoj, kiuj estas en la ĉielo kaj sur la tero; Li kreis la abismojn kaj la mallumon, la vesperon kaj la nokton, kaj la lumon, la matenruĝon kaj la tagon, kiujn Li pretigis laŭ la scio de Sia koro. Jubileoj 2:2

Li metis Sian arkon en la nubo kiel signon de la eterna interligo, ke ne plu estu diluvo sur la tero, por pereigi ĝin dum la tuta vivo de la tero. Jubileoj 6:16

Kaj venis nubo da korvoj, por formanĝi la semojn; kaj Abram kuris al ili renkonte, antaŭ ol ili sidiĝis sur la tero, kaj li kriis al ili, antaŭ ol ili sidiĝis sur la tero por formanĝi la semojn, kaj diris: Ne malsupreniru; reiru al la loko, de kie vi venis. Kaj ili returniĝis. Kaj Li igis la nubojn da korvoj returniĝi en tiu tago sepdek fojojn; kaj el ĉiuj korvoj en la tuta lando, kie Abram estis, tie ne haltis eĉ unu. Jubileoj 11:18-19

La Eternulo estas pacienca kaj granda per sia povo, kaj Li tute ne senkulpigos la malvirtulojn.
La Eternulo havas sian vojon en ventego kaj en ŝtormo,
kaj la nuboj estas la polvo de Liaj piedoj. Nahum 1:3

Perditaj Libroj de la Biblio

Sed dum mi iris, diris Jozef, mi rigardis supren en la aeron, kaj mi vidis la nubojn miregigitajn, kaj la birdojn de la aero haltantajn meze de sia flugo. Protevangelio 13:2

Tiam hela nubo ombris la kavernon, kaj la akuŝistino diris: Hodiaŭ mia animo estas pligrandigita, ĉar miaj okuloj vidis mirindaĵojn, kaj savo estas alportita al Izrael. Sed subite la nubo fariĝis granda lumo en la kaverno, tiel ke iliaj okuloj ne povis ĝin elteni. Protevangelio 14:10-11

Ĉi tie ni ĝis nun estis, kaj ne gustumis la morton, sed nun ni revenos ĉe la alveno de Antikristo, armitaj per diaj signoj kaj mirakloj, por batali kontraŭ li, kaj esti mortigitaj de li en Jerusalemo, kaj esti denove levitaj vivantaj en la nubojn, post tri tagoj kaj duono. Evangelio laŭ Nikodemo 20:4

Tiam la popolo ekbruligis la ŝtiparon; kvankam la flamo estis treege granda, ĝi ne tuŝis ŝin, ĉar Dio kompatis ŝin, kaj kaŭzis grandan erupcion de la tero sube, kaj nubon de supre, por verŝi grandan kvanton da pluvo kaj hajlo; Agoj de Paŭlo kaj Tekla 5:15

Sed la fiŝoj (maridoj), kiam ili vidis la fulmon kaj fajron, mortis kaj naĝis morte sur la akvosurfaco, kaj fajra nubo ĉirkaŭis Teklan, tiel ke kiel la bestoj ne povis alproksimiĝi al ŝi, tiel ankaŭ la homoj ne povis vidi ŝian nudecon. Agoj de Paŭlo kaj Tekla 9:9

Kiam ŝi foriris de tie, ŝi iris al Seleŭkio, kaj lumigis multajn en la kono de Kristo. Kaj hela nubo kondukis ŝin sur ŝian vojaĝon. Kaj alveninte en Seleŭkion, ŝi iris al loko ekster la urbo, ĉirkaŭ unu furlongon for, timante la loĝantojn, ĉar ili estis idoladorantoj. Kaj ŝi estis kondukita (de la nubo) sur monton nomatan Kalamon, aŭ Rodeon. Tie ŝi restis multajn jarojn, kaj spertis multajn malfacilajn tentojn de la diablo, kiujn ŝi eltenis dece, kun la helpo, kiun ŝi ricevis de Kristo. Agoj de Paŭlo kaj Tekla 10:11-14

Ni havis mankajn komprenojn; ni adoris ŝtonojn kaj lignon; oron, arĝenton kaj kupron, faritajn de homaj manoj; kaj nia tuta vivo estis nenio alia ol morto. Tial, ĉirkaŭitaj de mallumo kaj havante tian nebulon antaŭ niaj okuloj, ni levis la okulojn, kaj per lia volo forigis la nubon, kiu nin ĉirkaŭis. Ĉar li kompatis nin, kaj kortuŝite pro ni, li savis nin; vidante en ni multe da eraro kaj pereo; kaj vidante, ke ni havis nenian esperon pri savo, krom nur per li. 2 Klemento al la Korintanoj 1:7-9

Kaj la viro kun la virino nek viro nek virino;—Li celas tion; li nomas nian koleron la viro, nian voluptemon la virino. Kiam do viro atingas tian punkton, ke li submetiĝas nek al unu nek al la alia el ĉi tiuj (ambaŭ, pro la disvastiĝo de kutimo kaj malbona edukado, malklarigas kaj mallumigas la racion), sed prefere, dispelinte la nebulon devenantan de ili, kaj estante plena de honto, per pento unuigis kaj sian animon kaj spiriton en la obeemo de racio; tiam, kiel Paŭlo diras, estas en ni nek viro nek virino. 2 Klemento al la Korintanoj 5:4-6

Ĉar do li tiam estos simila al tio, kio li estis sur la tero, tiel estis ordonite al la Judoj antaŭe preni du kaprojn belajn kaj egalajn. Por ke kiam ili vidos nian Savanton venanta sur la nuboj de la ĉielo, ili miru pri la simileco de la kaproj. Ĝenerala Epistolo de Barnabas 6:12

La Eternulo estas pacienca kaj granda per sia povo, kaj Li tute ne senkulpigos la malvirtulojn.
La Eternulo havas sian vojon en ventego kaj en ŝtormo,
kaj la nuboj estas la polvo de Liaj piedoj. Nahum 1:3

Forgesitaj Libroj de Edeno

Sed kiam la ruza Satano vidis ilin, ke ili iras al la ĝardeno, li kolektis sian armeon, kaj aperis sur nubo, intencante trompi ilin. 1 Libro de Adamo kaj Eva 28:1

Dio plue diris al mi: Se vi ne havos forton marŝi, Mi sendos nubon por porti vin kaj meti vin ĉe la enirejo de ilia kaverno; tiam la nubo revenos kaj lasos vin tie. Kaj se ili venos kun vi, Mi sendos nubon por porti vin kaj ilin. Tiam Li ordonis nubon, kaj ĝi levis min kaj venigis min al vi; kaj poste reiris. 1 Libro de Adamo kaj Eva 60:23-25

Kiam Ĥanoĥ diris al siaj filoj, la anĝeloj prenis lin sur siajn flugilojn kaj levis lin sur la unuan ĉielon kaj metis lin sur la nubojn. Kaj tie mi rigardis, kaj denove mi rigardis pli alten, kaj vidis la eteron, kaj ili metis min sur la unuan ĉielon kaj montris al mi tre grandan Maron, pli grandan ol la tera maro. Sekretoj de Ĥanoĥ 3:1

Kaj jen mi rigardis malsupren kaj vidis la trezorejojn de la neĝo, kaj la anĝelojn, kiuj gardas siajn terurajn provizejojn, kaj la nubojn, el kiuj ili eliras kaj en kiujn ili iras. Sekretoj de Ĥanoĥ 5:1

Kaj unu el la ordo de anĝeloj, forturniĝinte de la ordo, kiu estis sub li, elpensis neeblan penson, ke li levos sian tronon pli alte ol la nuboj super la tero, por ke li fariĝu egala en rango al mia potenco. Sekretoj de Ĥanoĥ 29:3

(Vendredo) En la sesa tago mi ordonis al mia saĝo krei homon el sep konsistencoj: unu, lia karno el la tero; du, lia sango el la roso; tri, liaj okuloj el la suno; kvar, liaj ostoj el ŝtono; kvin, lia inteligenteco el la rapideco de la anĝeloj kaj el la nubo; ses, liaj vejnoj kaj lia hararo el la herbo de la tero; sep, lia animo el mia spiro kaj el la vento. Sekretoj de Ĥanoĥ 30:10

Vi aŭdas la vortojn de mia buŝo, kiel mi aŭdas la vortojn de la Eternulo, kiel grandan tondron senĉese kun ĵetado de nuboj. Sekretoj de Ĥanoĥ 39:7

Kaj mi mezuris la suncirklon, kaj mezuris ĝiajn radiojn, kalkulis la horojn, mi ankaŭ skribis ĉion, kio iras super la tero. Mi skribis la aferojn, kiuj estas nutritaj, kaj ĉiun semon semitan kaj nesemitan, kiun la tero produktas kaj ĉiujn plantojn, kaj ĉiun herbon kaj ĉiun floron, kaj iliajn odorojn, kaj iliajn nomojn, kaj la loĝejojn de la nuboj, kaj ilian konsiston, kaj iliajn flugilojn, kaj kiel ili portas pluvon kaj pluverojn. Kaj mi esploris ĉion, kaj skribis la vojon de la tondro kaj de la fulmo, kaj ili montris al mi la ŝlosilojn kaj iliajn gardantojn, ilian leviĝon, la vojon, kiun ili iras; ĝi estas ellasita laŭmezure (milde) per ĉeno, por ke per peza ĉeno kaj perforto ĝi ne ĵetu malsupren la kolerajn nubojn kaj detruu ĉion sur la tero. Mi skribis la trezorejojn de la neĝo, kaj la provizejojn de la malvarma kaj frosta aero, kaj mi observis la ŝlosiltenanton de ilia sezono, li plenigas la nubojn per ili, kaj ne elĉerpas la trezorejojn. Sekretoj de Ĥanoĥ 40:5-7

Miaj persekutantoj venos kaj ne vidos min: Nubo de mallumo falos sur iliajn okulojn; kaj aero de densa mallumo mallumigos ilin. Odoj de Salomono 5:4-5

Roson de la Eternulo en trankvileco Li verŝis sur min: Kaj nubon de paco Li levigis super mian kapon, kiu gardis min ĉiam; Ĝi estis por mi savo: ĉio skuiĝis kaj ili konfuziĝis. Odoj de Salomono 35:1-3

Ĉar laŭ la grandeco de la Plejaltulo Li min kreis, kaj kiel Sian propran novecon Li min renovigis, kaj Li sanktoleis min per Sia perfekteco. Kaj mi fariĝis Liaj najbaroj; kaj mia buŝo malfermiĝis kiel nubo da roso, kaj mia koro elverŝiĝis kiel torento da justeco, kaj mia aliro al Li estis en paco; kaj mi estis fortikigita per la Spirito de Lia regado. Haleluja. Odoj de Salomono 36:5-8

La ĉielo triumfos en liaj tagoj, kaj la tero ĝojos, kaj la nuboj triumfos; Kaj la scio de la Eternulo elverŝiĝos sur la teron, kiel la akvo de la maroj; Kaj la anĝeloj de la gloro de la ĉeesto de la Eternulo ĝojos en li. Testamento de Levi 5:18-20